

SKUPŠTINA CRNE GORE

Odbor za politički sistem,
pravosuđe i upravu

Broj 10-3/16-1/2

EPA 1054 XXV

Podgorica, 29. jul 2016. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

PODGORICA

Na osnovu člana 149 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore sa nastavka 129. sjednice, održanog 29. jula 2016. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ

O RAZMATRANJU AMANDMANA (17) NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA, koje su podnijeli: poslanici mr Dritan Abazović i Zoran Miljanić

Odbor je u prisustvu većine članova, predstavnika predlagača i podnosilaca amandmana razmotrio amandmane (17) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona elektronskim medijima.

Odbor je **jednoglasno podržao amandmane 7 i 13 poslanika mr Dritana Abazovića i Zorana Miljanića** i predlaže Skupštini da iste prihvati.

Sa ovim amandmanima se saglasio predstavnik predlagača.

Podnosioci amandmana, poslanici **mr Dritan Abazović i Zoran Miljanić preformulisali su amandmane 4, 8 i 9, koje je Odbor jednoglasno podržao i predlaže Skupštini da iste prihvati.**

Preformulisani amandmani glase:

Amandman 4

Poslije člana 5 Predloga zakona dodaje novi član koji glasi:

Član 6

Član 65 mijenja se i glasi:

„(1) Sopstvenom produkcijom smatraju se informativne, kulturno-umjetničke, muzičke, sportske i druge emisije, kao i drugi izvorno proizvedeni programski sadržaji čiji je proizvođač emiter ili su proizvedeni po njegovoj narudžbi i za njegov račun.

(2) U sopstvenu produkciju ubrajaju se premijere i prve reprize.

(3) Repriziranje radijskih ili televizijskih programskih sadržaja mora biti jasno označeno.

(4) Oglasi i telešoping ne smatraju se programskim sadržajima nastalim u sopstvenoj produkciji.

(5) Emiter je obavezan da dostavi na zahtjev nadležnog organa Agencije dokaze o sopstvenoj produkciji podnošenjem ugovora o licenci, otkupu formata, bilateralnoj i multilateralnoj koprodukciji, kao i stavljanjem na uvid podataka o izvršenju finansijskih obaveza emitera u tim poslovima.

(6) Emiteru koji na zahtjev Agencije ne dostavi valjane dokaze o sopstvenoj produkciji i koprodukciji oduzeće se odobrenje za emitovanje.

(7) Bliže uslove za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju sopstvenom produkcijom propisuje Savjet.“

U daljem tekstu vrši se prenumeracija članova.

Amandman 8

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

Član 18

Član 104 mijenja se i glasi:

„(1) Odobrenje za emitovanje obavezno sadrži podatke o:

- 1) imaocu odobrenja;
- 2) nazivu radijskog ili televizijskog programa;
- 3) strukturu programa i drugim programskim obavezama u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za izdavanje odobrenja;
- 4) vrsti elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju radijskog i/ili televizijskog programa;
- 5) dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama, na osnovu javnog konkursa, kada se za pružanje AVM usluge radijskih i/ili televizijskih programa koriste analogni radio-difuzni sistemi;
- 6) pristupu ponuđača AVM usluga prenosnim kapacitetima zasebnih radijskih ili televizijskih programa unutar multipleksa, kada se za pružanje AVM usluge radijskih i/ili televizijskih programa koriste digitalni radio-difuzni sistemi;
- 7) identifikacionom znaku radijskog ili televizijskog programa;
- 8) rok za otpočinjanje emitovanja;
- 9) periodu važenja odobrenja;
- 10) visini naknada i uslovima plaćanja; i
- 11) drugim pravima i obavezama imaoca odobrenja.

(2) Odobrenje za emitovanje se ne može, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenijeti, bez saglasnosti Savjeta.

(3) Odobrenje za emitovanje za pružaoca AVM usluge objavljuje se u cjelosti na web sajtu Agencije u roku od 8 dana od njegovog izdavanja.“

U daljem tekstu vrši se prenumeracija članova.

Amandman 9

Poslije člana 18 dodaje se novi član koji glasi:

Član 19

Član 110 mijenja se i glasi:

„(1) Direktor Agencije će rješenjem oduzeti odobrenje za emitovanje, ako:

- 1) emiter u skladu sa odobrenjem ne uplaćuje naknadu;
 - 2) emiter u naloženom roku ne otkloni nedostatke koji se odnose na nedozvoljenu medijsku koncentraciju;
 - 3) je emiteru zbog kršenja ovog zakona dva puta uzastopno izrečena mjera privremenog oduzimanja odobrenja;
 - 4) je emiter prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja iznio netačne podatke ili je propustio da iznese podatke koji su od značaja za odlučivanje;
 - 5) emiter nije otpočeo da emituje program u odobrenjem određenom roku;
 - 6) u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja emiter nije dostavio na uvid ugovor sa operatorom bar jedne elektronske komunikacione mreže;
 - 7) emiter iz neopravdanih razloga, duže od 10 dana neprekidno ili 15 dana sa prekidima u toku kalendarske godine, prekine emitovanje programa;
 - 8) je regulatorni organ za elektronske komunikacije emiteru oduzeo odobrenje za korišćenje radiodifuzne frekvencije, ukoliko su zemaljski radio-difuzni sistemi bili jedina mreža elektronskih komunikacija za emitovanje radijskog ili televizijskog programa;
 - 9) emiter ne realizuje strukturu programa i druge programske obaveze u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za izdavanje odobrenja;
 - 10) emiter ne dostavi valjane dokaze o sopstvenoj produkciji i koprodukciji u skladu sa zahtjevom Agencije; i
 - 11) u drugim slučajevima utvrđenim ovim zakonom.
- (2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana dozvoljena je žalba Savjetu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.
- (3) Savjet je dužan da rješenjem odluči po žalbi iz stava 2 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.
- (4) Rješenje iz stava 3 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

U daljem tekstu vrši se prenumeracija članova.

Sa ovim amandmanima se saglasio predstavnik predlagača.

Odbor većinom glasova nije podržao amandmane 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17 poslanika mr Dritana Abazovića i Zorana Miljanića i predlaže Skupštini da iste odbije.

Sa ovim amandmanima nije se saglasio ni predstavnik predlagača.

Podnosilac amandmana povukao je amandman 1.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine, određena je poslanica Marta Šćepanović, članica Odbora.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA ODBORA
Bnežana Jonica
Bnežana Jonica

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ' at the top and 'ПОДГОРИЦА' at the bottom. The inner border contains the text 'ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДНИКА ОДБОРА' at the top and 'БНЕЖАНА ЈОНИЦА' at the bottom. In the center of the seal is the coat of arms of Montenegro.